Approved For Release 2008/02/19 : CIA-RDP78B04558A001400030039-2 CENTER ROUTING SLIP FROM DATE TO DATE REMARKS DIR DEP/DIR 3 EXEC/DIR **TECH ADV** PAG CARL SPECIAL ASST ASST FOR P&M CH/SS 5 ASST FOR OPS ASST FOR PA ASST FOR P&D CH/CSD CH/IPD CH/PD CH/PSD CH/TID CH/CIA/IAD CH/DIA/XX-4 CH/DIA/AP-IP CH/SPAD LO/CGS/CIA LO/NSA

25X1

25X1

Approved For Release 2008/02/19 : CIA-RDP78B04558A001400030039-2

IP FM 30 (5-66) DESTROY PREVIOUS

OUT59737

P Ø81954Z
FM NPIC
TO DIRNSA
CNO

1966 SEP 8 20 06 Z

25**X**1

OP CE N STATE/RCI CINCLANTFLT CINCPACFLT CINCUSNAVEUR CINCLANT CINCPAC LANTINTCEN FICPAC COMNAVFORJAPAN COMSECONDFLT YD HAVQC/CINCEUR YSHKLRC/USARPAC AFSSO PACAF AFSSO ACIC AFSSO FTD AFSSO AFSC AFSSO BSD AFSSO ESD AFSSO SSD AFSSO USAF AFSSO USAFE

INFO FICEUR

TOPSECRET

ZEM

CITE NPIC 8400.

25X1

RE DIAAP-1 C1D 687-66, AUG 1966

ion especi

25**X**1

-2-

- 1. NPIC CONCURS IN THE IDENTIFICATION OF POSSIBLE LAUNCH SITE 29 AND PROBABLE LAUNCH SITE 30 AT THE KOZELSK ICBM COMPLEX.
- 2. LAUNCH SITE 75 AND LAUNCH SITE 77 AT THE OLOVYANNAYA ICBM COMPLEX ARE IN A MID-STAGE OF CONSTRUCTION RATHER THAN EARLY AS REPORTED IN OAK FOR MISSION 1036-1.

GP - 1

	T	E	R	С	E	S	P	0	T
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

25X1

-- END OF MESSAGE --

S/C NOTE: ALSO PASSED

25X1